


Prentwe 20.3A

“TE SE YEN” NYEYEHYEE AGODIE

Yee breoo



Dii aduane




Suu bere a ne were aho



Woo nnamfo



Wawoo no se abofra




Daee wo ekorow mu



Saree koo bepaw so




Boo mpae kyere
Onyankopon




Prentwɛ 20.3B

“TE Sɛ YɛN” NHYEHYEE AGODIE


Nantee wɔ nsuo so




Hyerɛn te sɛ owia




Fa bɔne kyɛɛ




Sɔree fi awufo mu



Yɛɛ anwonwadee



Wui wɔ asɛndua so



Nnyɛɛ bɔne da



Sa yarefo mu

